

Mehmed Kardaš

Ortografija Kopitarova četveroevangelja

Apstrakt: U radu se analiziraju ortografski uzusi pisara Kopitarova četveroevangelja, bosanskog crkvenoslavenskog rukopisa iz druge polovine 14. stoljeća. Provedena poredbena analiza pokazuje kako pisar ovoga kodeksa dobro slijedi pravopisnu tradiciju zasvjedočenu i u drugim istodobnim bosanskim crkvenoslavenskim rukopisima, dok se u pojedinim pravopisnim rješenjima udaljava od ove tradicije, čemu uzroke treba tražiti u kontrolnom predlošku kojim se služio pisar ovoga rukopisa.

Ključne riječi: ortografija, bosanska crkvenoslavenska pismenost, Kopitarovo četveroevangelje

Kopitarovo četveroevangelje jedan je od tridesetak sačuvanih tekstova bosanske crkvenoslavenske pismenosti. Rukopis je danas pohranjen u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci u Ljubljani (NUK), u fondu *Kopitarjeva zbirka slavenskih kodeksov* pod signurnom oznakom Cod. Kop. 24. Kodeks je nastao u drugoj polovini 14. st. u okrilju Crkve bosanske, a dosadašnja proučavanja rukopisa uglavnom su isticala njegovu uklopljenost u okvire bosanske skupine na ortografskom i jezičkom nivou,¹ dok su leksička proučavanja ukazala na to da ovaj rukopis slijedi predloške često drugačije od onih koji se mogu prepostaviti za Nikoljsko i Hvalovo evangelje, iako se na nekim bitnim mjestima slaže s njima.²

Ispitivanje pravopisnih karakteristika ovoga danas relativno dobro očuvanoga kodeksa nameće se kao zadatak istraživanja čiji rezultati trebaju ponuditi najvažnija saznanja o tome u kojoj mjeri pisar Kop. evangelja slijedi bosanska pravopisna rješenja, a u kojoj se udaljava. Poznato je da bosanski crkveni kodeksi slijede arhaične ortografske

¹ Vidi: Jagić 1889: 10–11; Šidak 1955: 50–51; Kuna 2008: 103–106; Jurić-Kappel 2013: 106–108.

² Jurić-Kappel 2013: 111.

uzuse zasvjedočene u kanonskim tekstovima, a u tim uzusima ogleda se utjecaj starije glagoljičke tradicije na čiriličnu. Često isticana konzervativnost Crkve bosanske našla je potvrdu i u pravopisu, što znači da se očuvanje arhaičnog stanja objašnjava posebnim kulturnim, političkim i konfesionalnim prilikama u bosanskoj državi. U temelje takvih posebnih prilika čirilične ortografije bosanskih rukopisa ugrađena je bitna činjenica – glagoljica kao prvobitno pismo. O tome svjedoče predlošci čiriličnih kodeksa u kojima se, uz pojavu glagoljičnih slova u čiriličnom tekstu, evidentiraju brojni primjeri slovnih grešaka nastalih uslijed zamjene sličnih glagoljičnih slova.³ Sve je to potpomognuto jakim vezama bosanske crkvenoslavenske pismenosti sa najstarijim makedonskim tekstovima,⁴ naročito s Ohridskom školom, gdje je glagoljica ostala u relativno dužoj upotrebi, premda je i u Makedoniji već od 13. stoljeća preovladala čirilica sa nekim grafijskim specifičnostima.⁵

Inače, tradiranje baštine Ohridske glagolske škole upućuje na zaključak da se Crkva bosanska zadovoljava prvobitnim fondom knjiga staroslavenske pismenosti, koji, vjerovatno preko Huma, stiže u Bosnu.⁶ Naime, pravopisna rješenja koja slijede pisari bosanskih crkvenih tekstova prisutna su još u Mir. aprakosu iz 12. stoljeća, predstavniku konzervativne zetsko-humske škole, s tim da se u pojedinim grafijskim rješenjima bosanski rukopisi udaljavaju od ove tradicije, posebno u pogledu obilježavanja palatalnosti /í/ i /ń/, što ih povezuje sa hrvatskoglagoljskim tekstovima.⁷ Oslanjanje na zetsko-humsku redakciju, koja se, prema Belićevom tumačenju, sačuvala neko vrijeme u Humu, a znatno duže u Bosni, razlog je zašto se ona obično naziva bosanskom, jer se ova redakcija nije dugo zadržala u samom Humu i Zeti u nepromijenjenom obliku.⁸ Ipak, najveći broj zajedničkih pravopisnih rješenja u tekstovima pisanim u Humu i Bosni daje opravdano-ga povoda da se govori o bosansko-humskom pravopisu, s tim da bi

³ Vidi o zamjeni slova detaljnije kod Hamma 1960: 51–52.

⁴ U Pantelejmonovom apostolu javljaju se grafijske pojave karakteristične i za makedonske spomenike: jatom je obilježeno /a/ iza palatalnoga /r/, javlja se slog *ja* u zamjeničkom obliku въсъ, ispušteno je *l* u grupi jotovanih labijala, frekventna je zamjena poluglasa zadnjega reda (ъ) sa *o*, javlja se čirilični prednji nazal (ѧ) (Kuna 2008: 162–163).

⁵ Ibidem 64–65.

⁶ Jurić-Kappel 2012: 88.

⁷ Kuna 1977: 155.

⁸ Usp. o tome kod Belića 1936: 226.

u odnosu na kriterij ishodišta te tradicije primjerenije određenje bilo humsko-bosanski pravopis.⁹

U tipične crte ortografije kojom se služe bosanski pisari ubrajaju se upotreba grafema ѕ za /ja/, ciriličnog slova ђerv za vrijednosti /ć/ i /đ/, є za vrijednost /je/ u inicijalnoj i postvokalskoj poziciji, љ i њ za vrijednosti /l/ i /ń/, zatim odsustvo grčkih slova – osim omege – izuzev u brojnoj vrijednosti te, uopće, posebna brojna vrijednost preuzeta iz glagoljice. Takvo stanje, manje ili više dosljedno, pokazuju svi bosanski crkveni tekstovi, s tim da se sporadično napuštanje ovoga pravopisa u pojedinim dijelovima nekih kodeksa, npr. u Čajn. evanđelju, objašnjava jačim utjecajem raške redakcije, koju nakon reformi sv. Save karakterizira upotreba ligaturnih slova ј и ќ te nekih drugih ortografskih odlika uglavnom nepoznatih bosanskoj crkvenoslavenskoj pismenosti. U skladu s tim, buduća istraživanja bosanske grupe na ovom nivou analize trebaju pokazati u kolikoj mjeri se čuva ovaj arhaični, u drugim ciriličnim pismenostima prevaziđen pravopis.¹⁰

U bilježenju vokalskih vrijednosti Kop. evanđelje prati gotovo sve navedene pravopisne odlike. S obzirom na to da je cijeli kodeks pisao jedan pisar, njegov tekst karakterizira relativna ortografska konzistentnost, a arhaična grafija reflektira se već u vrijednostima koje pokriva slovo jat. Kod bosanskih pisara ovaj grafem, pored primarne vrijednosti, pokriva i vrijednost sekvence /ja/ u inicijalnoj i postvokalnoj poziciji, što se povezuje sa vrijednošću ovoga slova u sistemu glagoljice. Zasvjedočeni primjeri ligature ј u tekstu evanđelja pripadaju ruci reparatora,¹¹ a to znači da je za pisara Kop. evanđelja grafija ѕ za /ja/ pravilo bez izuzetka:

Mt. Ѣвн^{1:20}, Ѣко^{5:20}, Ѣзвнн^{8:20}, Ѣдъца^{11:19}, Ѣрьмнн^{21:5}, Ѣдѹш^{24:38};
Мк. Ѣдъ^{1:6}, Ѣко^{3:5}, Ѣше^{6:42}, Ѣдъш^{8:3}, Ѣцъхъ^{9:3}, Ѣвластъ^{14:64}; Lk. Ѣслехъ^{2:7}, Ѣростн^{4:28}, Ѣдєтъ^{5:33}, Ѣзвнн^{9:58}, Ѣрь^{19:22}, Ѣмъ^{22:8}; Iv. Ѣко^{1:30}, Ѣстн^{4:33}, Ѣцъмъ^{5:4}, Ѣвнхъ^{17:6}, Ѣзвн^{20:25}.

Mt. појсъ^{3:4}, обѹеТЬ^{5:30}, даїннѣ^{7:11}, мекаѣ^{11:8}, братнѣ^{12:46}, мот^{13:35},
ѹеннѣ^{15:9}, коѣ^{16:26}; Mk. покаїннѣ^{1:4}, твоѣ^{3:32}, даїшේ^{8:6}, въпнѣхъ^{15:13},

⁹ Odrednicu *humsko-bosanski*, tj. glagoljski pravopis koristi V. Savić pri opisu pisma i pravopisa najstarijeg prijepisa Hilandarskog tipika (2013: 85).

¹⁰ Jerković 1975: 53.

¹¹ On uglavnom u poziciji inicijala ponekad prepravlja jat u ligaturu: v. npr. Lk. 14:11 јако.

бојхъ се^{16:8}; Lk. тајшє^{1:24}, достојњъ^{7:6}, зајмъ^{11:5}, бжњъ^{20:25}, ћбојъ^{21:3}, дајтнъ^{23:2}, марнъ^{24:10}; Iv. достојњъ^{1:27}, меснъ^{4:25}, мојъ^{15:11}, марнъ^{20:1}.

Kao posljedica ikavizacije teksta tumači se i pojava miješanja slova ъ, ј и љ, a to u krajnjem ishodu rezultira bilježenjem etimološkog /i/ slovom jat. Spisak primjera veći je u drugome dijelu kodeksa, u Lukinu i Ivanovu evanđelju, što može imati vezu sa stanjem u predlošku. U nekim od primjera koji slijede može se kriti i proces diftongizacije, što ne odgovara pojednostavljenom tumačenju o zamjeni slova:

Mt. прѣде^{13:36}, славѣ^{19:28}, гођенъ^{20:5}; Mk. ѡсѣцѣ^{9:45}, зајвѣстнѣ^{15:10}, гођена^{15:25}, сѣхъ^{16:12}; Lk. о ловѣтвѣ (105b), нѣндѣ^{4:35}, о ловѣтвѣ^{5:9}, приће^{5:14}, грнѣ^{5:20}, грнѣ^{5:23}, сѣхъ^{5:27}, кнїжннцѣ^{6:7}, настѣщеннѣ^{6:25}, бѣсть^{7:11}, парѣство^{7:36}, бѣль^{7:39}, о прѣтъун (127a), бнѣ^{8:30}, бѣсть^{8:40}, мѣ^{9:13}, вѣскѹсѣть^{14:24}, мѣль^{15:20}, Ѹпѣтънѣ^{15:23}, прѣвѣста, риџѣ^{19:35}; Iv. Ѹјеннцѣ^{2:2}, Ѹјеннцѣ^{3:22}, гођена^{4:6}, ннвѣ^{4:35}, вири^{5:47}, кѹпѣмъ^{6:5}, славѣ^{7:18}, прѣвѣше^{8:3}, власѣмѣн^{10:33}, с ннмѣ^{17:12}, лѣ^{18:34}.

Relikt starog stanja koje pisar najvjerovalnije prenosi iz podloge ilustriraju primjeri grupe ј u verziji sa dvostrukim jatom. Pisar Kop. evanđelja nema ligaturu ј, koja se u starijim bosanskim evanđeljima zadržava upravo u prijelaznoj poziciji, u grupama јја odnosno јѣ, u kojima je drugo ј ponekad predstavljeno kao ја.¹² Rijetka pojava ligature ја u starijim evanđeljima poput Man. i Div. ograničena je na ovu prijelaznu poziciju iza jata, dok se u dijelovima mlađih kodeksa poput Čajn. njeno prisustvo objašnjava utjecajem raške ortografije.¹³ Grafija јѣ, pored navedene pozicije, u Kop. rukopisu dolazi i na mjestu њѣ:

Mt. несѣ^{1:5}, нюдѣ^{3:5}, вѣзвѣшє^{7:27}, сѣвшаго^{13:18}, прнлѹбодѣннѣ^{15:19}, олѣ^{25:3}, сѣ^{25:24}, дѣхъ^{26:67}, матѣ^(65a); Mk. апъдѣ^{3:17}, тадѣ^{3:18}, сѣно^{4:15}, Ѹсѣно^{4:32}; Lk. дѣволъ^{8:12}, галелѣхъ^{13:1}, галелѣнѣ^{13:2}, монсѣ^{16:29}, сѣвъ^{19:21}, сѣхъ^{19:22}; Iv. галелѣнє^{4:45}, хотѣшє^{21:18}.

Kao posebno upečatljiva pravopisna odlika, koju ne srećemo često u bosanskoj grupi, a njeno ishodište svakako treba tražiti starijoj pramatici, javlja se bilježenje vrijednosti /a/ jatom. Upadljivi su pojedini primjeri podudaranja Kop. s Div. evanđeljem:

¹² Grickat 1961–1962: 256–257.

¹³ Jerković 1975: 53.

Mt. заповѣдѣ^{17:9} као Mar. заповѣдѣ (Div. def., Nik., Vrut., Čajn. заповѣда, Hval., Mlet. запрѣтн); Mk. **ѧщерн** (75a) (Div. def., Nik., Vrut., Mlet. **ѧщерн**, Hval. дащеръ), Ѹнъдрѣн^{13:3} (Div. андрен, Nik., Hval., Mlet. андрен, Vrut. аньдрен); Lk. **о** нѣнн (105b) (Div. def., Nik. **о** на́ннѣ, Hval., Mlet. о на́ннъ), **о** ынн (113a) као Div. **о** нѣннѣ (Nik., Vrut. **о** а́ннѣ, Hval. **о** а́ннѣ, Mlet. **о** на́ннѣ), **нѣнна**^{2:36} као Div. **нѣнна** (Nik. **на́нна**, Vrut. **а́нна**, Hval., Mlet. на́нна), мекъмн^{7:25} (Div. меккамн, Nik. мекъкымн, Vrut., Mlet. мекимн, Hval. мекъкымъ), нованѣ^{20:6} као Div. **но́внѣ** (Nik., Hval. **но́вна**, Mlet. ω нѣнн).

Druga temeljna bosanska pravopisna crta, koja također vuče korijen iz glagoljične ortografije a karakteristika je i pisara Kop. evanđelja, je upotreba slova **е** za vrijednost /je/ u inicijalnoj i postvokalnoj poziciji:

Mt. **его**^{1:2}, **еди́нъ**^{6:29}, **емъ**^{8:7}, **езъ**^{10:1}, **ези́комъ**^{12:18}, **ега**^{21:1}, **есть**^{24:24}; Mk. **емъ**^{1:16}, **его**^{2:15}, **есть**^{3:21}, **е**^{4:7}, **ези́комъ**^{10:33}; Lk. **ели́савта**^{1:5}, **есмъ**^{1:18}, **емъ**^{4:3}, **есть**^{6:34}, **его**^{10:33}, **едро**^{14:21}, **еди́нъ**^{18:19}, **ега**^{21:31}, **ези́цъхъ**^{24:47}; Iv. **есть**^{1:30}, **емъ**^{3:27}, **еди́нъ**^{6:8}, **ею́**^{11:19}, **еюже**^{17:26}, **евре́скн**^{19:13}, **его**^{20:19}.

Mt. **пари́цаемн**^{1:16}, **своего**^{2:22}, **проповѣдае**^{3:1}, **у́четь**^{6:3}, **пнєте**^{6:25}, **мо́емъ**^{21:28}, **её**^{24:32}; Mk. **иску́шаемъ**^{1:13}, **дрѹгое**^{4:7}, **твоे**^{5:34}, **прнємъ**^{8:6}, **трнбѹеть**^{11:3}; Lk. **внде́ннє**^{1:22}, **уае**^{2:25}, **даете**^{6:34}, **своен**^{7:12}, **обнда́хеть**^{11:7}, **каменнє**^{19:40}; Iv. **пръвнє**^{5:4}, **мое**^{5:30}, **зна́емъ**^{6:42}, **обннѹе се**^{16:25}.

Pojava ligature **е**, koja je u bosanskim kodeksima nešto frekventnija od ligature **иа**, uglavnom je rezervirana za gl. lik **јесть**. Međutim, pisar Kop. evanđelja vrlo rijetko piše ligaturu **е**, sa samo jednim primjerom u obliku **јесть** u Iv. 4:36. Pojedini primjeri iz teksta Kop. evanđelja više podsjećaju na ispravke slova **и** u **е**, čime je postignut oblik sličan ligaturi, a popis svih primjera u kojima je došla ligature **е** je sljedeći:

Mt. **и́е**^{1:19}, **и́е**^{8:15}, **и́н**^{9:22}, **и́гá**^{9:25}, **и́н**^{9:28}, **и́е**^{12:11}, **и́ще**^{12:46}, **и́н**^{14:7}, **и́н**^{15:28}, **и́н**^{17:25}, **и́ю**^{21:3}, **и́н**^{23:37}, **и́гá**^{24:15}, **и́е**^{26:13}, **и́лн**^{27:46}; Mk. **и́же**^{3:17}, **и́е**^{4:16}, **и́е**^{14:6}, **и́же**^{14:8}, **и́е**^{14:9}; Lk. **и́ли́савтъ**^{1:57}, **у́льва́етъ**^{5:37}, **и́е**^{11:18}, **и́е**^{13:34}; Iv. **врѹюши́е**^{4:14}, **јесть**^{4:36}, **пари́це**^{7:47}, **мои́е**^{8:50}, **и́е**^{12:7}, **и́гá**^{19:6}, **и́ди́наго**^{20:12}.

Iz navedenih primjera uočava se da je pisanje ligature **е** najčešće u Matejevu, a najrjeđe u Lukinu evanđelju, te da je među navedenim

najviše primjera G i D lične zamjenice ž. r. Na osnovu ovoga bi se moglo pretpostaviti da je različita distribucija ligature ѿ rezultat utjecaja različitih predložaka za ove dijelove kodeksa.

Bilježenje ligature ѿ u cijelom kodeksu ograničeno je na apsolutni početak riječi i poziciju iza vokala. Takav uopćen pravopis narušava jedan jedini primjer označavanja palatalnosti prethodnog suglasnika ligaturom ѿ u Lk. 9:30 **блуднта се**.

Mt. братню ^{1:11}, свою ^{1:24}, юже ^{2:9}, смрающе ^{5:9}, съють ^{6:26}, ютрынн ^{7:1}, юшка ^{12:42}, ютро ^{16:3}, **Юноша** ^{19:16}, юю ^{21:3}; Mk. крываю ^{1:8}, бисплющаго ^{5:15}, дыють ^{6:14}, ею ^{6:17}, юже ^{6:35}, ютро ^{7:3}, ю ^{12:21}, днью ^{14:1}, архнерью ^{14:53}; Lk. знаю ^{1:34}, сѹшую ^{2:5}, **ношьною** ^{2:8}, нерью ^{5:14}, ѹторѹю ^{6:1}, ютрн ^{12:28}, югъ ^{12:55}; Iv. обою ^{1:41}, знаменю ^{2:11}, юже ^{3:18}, нюдъськъ ^{6:4}, съблѹдаю ^{8:55}, за ютра.

Supstitucija ѿ sa ѹ, izuzev primjera Iv. 4:9 нѹдън, evidentira se uglavnom u inicijalnoj poziciji, najčešće u oblicima imenice *jutro*, te u finalnoj u primjerima sa sekvencom -нѹ:

Mt. на ѹтрынн ^{6:34}, въ ѹтре ^{27:62}; Mk. въ ѹтрынн ^{11:12}, на ѹтре ^{15:1}; Lk. на ѹтрынн ^{10:35}; Iv. въ ѹтрн ^{1:29}, въ ѹтрн ^{1:35}, въ ѹтрн ^{1:44}, въ ѹтрн ^{6:22}, въ ѹтрн ^{12:12}.

Mk. еванглиј ^{13:10}; Lk. кирилн ^{2:2}, к низъхоженн ^{19:37}; Iv. архитрнклн ^{2:8}.

U vezi sa pisanjem vokalske vrijednosti /u/ vrijedi navesti i upotrebu digrama oy. Pojava ovoga slova u kodeksu najlakše se objašnjava mehaničkim prenošenjem iz predloška, o čemu dovoljno govori podatak da u Kop. evanđelju ovo slovo uopće ne nalazimo u Matejevu i Markovu evanđelju. Prvi primjer javlja se tek od sredine Lukina evanđelja:

Lk. приходоу ^{13:7}, сѹждоу, жноу ^{19:22}, радоующе се ^{19:37}, емоу ^{20:11}, зиждущен ^{20:17}, оубогијо ^{21:2}, роука ^{22:21}, емоу ^{22:34}, вражоу ^{23:12}; Iv. мъздоу ^{4:36}, разоумъвъ ^{5:6}, приходоу ^{5:7}, межоу ^{6:43}, ѧ кой ^{9:30}.

O snazi utjecaja predloška najvjerovatnije govore i primjeri slova *jery* i *jus*, koja svakako ne pokrivaju stare vrijednosti. Premda slovo *jery* kod nekih bosanskih pisara, poput Hvala i pisara Nik. evanđelja, ravnopravno ulazi u slovni inventar, pisar Kop. evanđelja ne piše ga često. Svega četrdesetak primjera u cijelom tekstu razlog je zbog kojega

ga prvi istraživači ovoga kodeksa nisu čak ni uočili.¹⁴ Evo popisa svih primjera:

Mt. **всакы** ^{7:21}, **Выдѣвъ** ^{9:36}, **прнѣты се** ^{11:14}, **ты** ^{11:25}, **расхнтаты** ^{12:29}, **лжкавы** ^{12:39}, **дьшы** ^{15:22}, **лы** ^{18:8}, **братыє** ^{25:40}, **архыеръне** ^{27:41}, **ы** ^{27:54}, **архыеръомъ** ^{28:11}; Mk. **ысъ** ^{3:33}, **кораблы** ^{5:21}, **хлѣбы** ^{8:14}, **заповѣды** ^{12:29}, **воѣдамы** ^{13:9}, **смрты** ^{14:34}; Lk. **прѣзѣнъ** (106b), **створы** ^{2:48}, **бывшее** ^{8:34}, **ерыхъ** ^{10:30}, **на бракы** ^{14:8}, **съ лжбодѣнцамы** ^{15:30}, **анллы** ^{16:22}, **блыстающи** ^{17:24}, **мы** ^{18:5}, **грады** ^{19:19}, **льсты** ^{20:22}, **прѣльсѣданыѣ** ^{20:46}, **мырь** ^{24:36}; Iv. **нмѹшы** ^{5:2}, **сы** ^{6:9}, **выдѣвьше** ^{11:31}, **дьшы** ^{12:15}, **ысъ** ^{12:36}, **унсты** ^{13:10}, **съзѣраюшины** ^{13:22}, **нзыдъ** ^{16:30}, **мырь** ^{17:11}, **мырь** ^{17:13}, **прыеть** ^{19:30}.

Za razliku od slova jery koje ima vrijednost /i/, slovo iže javlja se gotovo isključivo u brojnoj vrijednosti, a rijetki primjeri u kojima bi se mogla pretpostaviti glasovna vrijednosti također se mogu drukčije tumačiti. U primjeru lekseme юта čini se da je prvobitni izbor pisara bio гота, što ima podršku u drugim bosanskim evanđeljima (нгета: іѡтa, Pripk. Ѳотa), ali je naknadno slovo г prepravljen u i, i to je vjerovatno djelo reparatora.¹⁵ I u drugim primjerima pojavu desetičnog i lakše je tumačiti pisarevom zabunom:

Mt. **альѹщei** н жеждоющe ^{5:6}, **иота** ^{5:18}; Lk. **ъко посѣтн :i** **створн** ^{1:68}.

Odanost predlošku svjedoči i čuvanje slova *jus* na istom mjestu na kojem ga čuva i pisar Div. evanđelja – хдѣже (Lk. 19:22). Stoga se čini sasvim logičnim zaključak I. Grickat da su se nazali urezivali pisarima u njihovo vizuelno pamćenje, najčešće u istim riječima, te su mehanički prenošeni iz kodeksa u kodeks.¹⁶

U kontekstu pisanja grčkih slova, za bosanske crkvenoslavenske tekstove karakteristično je da se ona javljaju samo u brojnoj vrijednosti. Izuzetak čini slovo omega, koje se, uglavnom kao i kod drugih

¹⁴ J. Šidak: “(...) pisar Kopitarova evanđelja ne služi se uopće *jeryjem* (...)" (1955: 49); H. Kuna: “(...) nema pisar jerija (ы) (...)" (2008: 105). Međutim, slovo evidentira J. Jurić-Kappel (2013: 106).

¹⁵ Isti je slučaj i u primjerima za desetično i koje navodi Jurić-Kappel (2013: 106). Naime, pažljivijim čitanjem vidi se da je u ovim primjerima reparator prepravljao ikavizam u e, što je proizvelo slovnu formu sličnu desetičnom i (+): Mt. 9:23 н€ ѹмрѣть, 11:25 нсповндаю > нсповѣдаю.

¹⁶ Grickat 1961–1962: 259.

bosanskih pisara,¹⁷ ograničava na inicijalnu poziciju, rjeđe na medijalnu i bez primjera u finalnoj. Za pisara Kop. evanđelja prijedlog i prefiks ѩ te oblici imenice ѩьцъ gotovo da su normirani s omegom:

Mt. ѩ 1:3,5, ѩроуєтн 2:8, ѩҮе 6:9, ѩ 17:17, ѩъ 22:46; Mk. ѩпѹстн 8:9, ѩвєшавъ 10:20, ѩҮн 14:40; Lk. ѩтнмєтъ 8:18, ѩвръжетъ се 9:23, ѩщєтнть 9:25; Iv. ѩҮьстн 4:44, ѩвръзоста 9:10.

Mk. скарнѡтъскаго 3:19; Iv. скарнѡскн 12:4, нскарнѡнннъ 13:26, скарнѡтънннъ 14:22.

Međutim, našli su se i primjeri u kojima je došlo o-, s tim da se prijedlog отъ u takvoj verziji više puta javlja samo u Ivanovu evanđelju:

Mt. оџа 4:22, отнмєтъ 9:15, отреєствъ 10:14, отрадыннє 11:22, отнде 16:4, отъщєтнть 16:26; Mk. отнмєтъ, отреєствъ 6:11, оџа, **отъметанн** (100b); Lk. отъуьстн 4:23, оџъ 9:42, отєшажъ^{уа}ютъ 21:34; Iv. отъцъ 7:22, отъ 15:19, оџа 15:24, отъ 16:5, отъ, отъ 17:14, отъ 17:15, отцъ 18:11, отъ 18:25, отъ 18:26, да отъпѹшъ 18:39.

Ponekad se dešava mehaničko prenošenje grupe ѩ tamo gdje treba stajati o/ω:

Lk. ѩнъ 15:29; Iv. нѡвани 1:15, нѡвани 1:32, нѡвани 3:27, ѩҮн 9:6.

Ni u bilježenju grupe ѩ- stanje nije potpuno dosljedno. U vlastitim imenicama grafija но- je uopćena, sa svega nekoliko primjera imena Iovan u liku sa нѡ-:

Mt. нѡвана 11:12, нѡвани 11:18, нѡнна 12:40, нѡвана 14:4; Mk. нѡвѣтъ 1:14, нѡвана 6:16; Lk. нѡвни 1:60, нѡвани 1:63, нѡвана 3:20; Iv. нѡвани 4:1.

U vezi sa bilježenjem suglasničkih vrijednosti, kao jedna od najizrazitijih odlika bosanske redakcije ističe se neobilježavanje palatalnosti /љ/ i /њ/. Zapravo, u cijelom rukopisu slova л и н imaju ambivalentnu vrijednosti, pored /l/ i /n/, služe i za /љ/ i /њ/:

Mt. лѧдн 1:21, глаѹи́мъ 1:22, землѹ 2:20, кръстнтель 3:1, прѣлѹбн 5:32, волѹ 7:21, молаше 18:29, блаѹстн 23:3, клаѹнть 26:35, заплѹв^{аше} 26:67; Mk. блаѹднте 1:44, ѿлаѹжъ 6:56, лѧднє 7:6, **ѹнтилѹ** 9:17, лѹбнти 12:33, роднтеље 13:12; Lk. клаѹн

¹⁷ Zastupljenost omege nije jednaka kod svih bosanskih pisara, a od svih, ovo slovo najčešće piše pisar Sof. evanđelja.

1:9, **λύδεμъ** 1:68, **молахъ** 7:5, **възлубленн** 9:35, **глаго** 10:17, **вола** 11:2, **прѣлѹбн** 16:18, **лѹдемъ** 19:47; Iv. **ѡ земле** 3:31, **глаг** 5:25, **воле** 5:30, **ѡ лѹбодѣланн** 8:41, **прославлъ** 12:28, **лѹдн** 18:14.

Mt. **κνигн** 1:1, **ѡ нхъ** 2:7, **кь немъ** 3:5, **книжннкъ** 9:3, **огњню** 13:42, **кланающн се** 20:20, **заклинаю** 26:63; Mk. **о гѹгннвнмъ** (65b), **въ пѹстннн** 1:4, **заклинаю** 5:7, **огнемъ** 9:49, **о немъ** 14:21; Lk. **огнемъ** 4:38, **к ннмъ** 6:2, **ѡ него** 8:18, **послндьнат** 11:26, **въ книгахъ** 20:42, **по немъ** 22:39; Iv. **без него** 1:3, **кланатн** 4:20, **въ нхъ** 9:16, **книгн** 10:35, **въ нхъ** 15:24.

U skladu sa starom tradicijom iz kanonskih tekstova, označavanje palatalnosti suglasnika /ń/ u sekvenci ńa moguće je pisanjem slova jat, a pored primjera Mk. 9:43 огнъ, ostali slučajevi vežu se za lik нннъ:

Mt. **нннъ** 9:18, **нѣ** 26:53, **ннѣ** 26:65, **ннѣ** 27:42, **ннѣ** 27:43; Mk. **ннѣ** 10:30, **нннѣ** 13:19, **ннѣ** 15:32; Lk. **ннѣ** 2:29, **ннѣ** 6:21, **ннѣ** 6:25, **ннѣ** 11:39, **ннѣ** 16:25, **ннѣ** 19:42, **нннѣ** 22:36; Iv. **нннѣ** 4:18, **ннѣ** 4:23, **ннѣ** 5:25, **ннѣ** 8:40, **нннѣ** 8:52, **ннѣ** 9:25, **ннѣ** 11:8, **ннѣ** 12:27, **ннѣ** 12:31, **ннѣ** 13:7, **ннѣ** 13:31, **ннѣ** 13:33, **ннѣ** 13:36, **ннѣ** 13:37, **ннѣ** 14:29, **ннѣ** 16:22, **ннѣ** 21:10.

Međutim, ambivalentna vrijednost čiriličnog slova đerv nije se ispoljila u Kop. rukopisu, iako se kao posebna ortografska odlika bosanskih pisara izdvaja pojava ovoga slova za vrijednosti /đ/ i /ć/. Za pisara Kop. evanđelja slovo đerv dolazi isključivo na mjestu umekšanoga grčkog /g/, što znači da je njegova vrijednost samo /đ/:

Mt. **еванђлн** (1a), **анѓль** 1:20, **ѧеонъ** 5:30, **еванђлн** 9:35, **анѓлн** 13:39, **анѓлн** 13:41, **анѓлн** 13:49, **анѓлн** 16:27, **анѓлн** 18:10, **анѓлн** 22:30, **еванђлн** 24:14, **анѓлн** 24:31, **анѓлн** 24:36, **анѓлн** 25:31, **анѓломъ** 25:41, **еванђлн** 26:13, **анѓль** 28:5, **анѓль** 28:2; Mk. **еванђлнъ** (65b), **анѓла** 1:2, **љељонъ** 5:15, **анѓлн** 8:38, **еванђлнъ** 13:10; Lk. **еванђлн** (105b), **анѓль** 1:11, **арханѓль** 1:26, **анѓла** 7:27, **еванђлнъ** (174a); Iv. **еванђлнъ** (175a), **анѓль** 12:29, **параскевню** 19:42, **е[ва]н[ѓ]лнъ** (225b).

Ipak, u tekstu se našlo i relativno mnogo primjera čuvanja slova г u riječima grčkog porijekla, a to se može interpretirati kao stano-vito udaljavanje od bosanske tradicije, što je najvjerovalnije opona-šanje stanja u predlošku budući da reprezentativni bosanski kodeksi na ovim mjestima češće imaju slovo đerv. Ovakav zaključak naročito argumentira ortografija u primjerima poput **анѓелъ** u Mt. 26:53, gdje

se Kop. slaže s Čajn., dok većina bosanskih – Div., Sof., Nik., Vrut., Hval., Mlet. i Pripk. – imaju đerv:

Mt. геонъ^{5:22}, геонънъ^{23:15}, геонъского^{23:33}, гетьснманню^{26:36}, ангель^{26:53}; Mk. воанергесн^{3:17}, о леgeонъ^(74а), леgeонъ^{5:9}, въ внтьпагню^{11:1}, паравьскевыгн^{15:42}; Lk. леүгнннъ^{3:24}, леүгнннъ^{3:29}, наегеовъ^{3:25}, генисарнтьсцъмъ^{5:1}, о левъгнн^(120а), левъгню^{5:27}, левъгнн^{5:29}, гесарнтьскъ^{8:26}, леgeонъ^{8:30}, гесарнтьскн^{8:37}, левъгнть^{10:32}, въ геонъ^{12:5}, паравьс^ке^гн^{23:54}; Iv. левъгнти^{1:19}, скннопнгнъ^{7:2}.

Drukčije od većine bosanskih pisara obilježena je i vrijednost /ć/ u primjerima u kojima je došlo do izmjene staroslavenske grupe ψ. Dok se u većini bosanskih tekstova u ovim pozicijama ili čuva slovo ψ ili dolazi đerv, pisar Kop. iznalazi rješenje bilježenjem slova γ /č/.

Mt. ноунию^{2:14} (Nik., Mlet. ношниу, Hval. ношниу), нуеднє^{12:34} (Div., Nik., Vrut., Mlet. ншеднѣ, Hval. ншедыѣ); Lk. тлуун^{13:25} (Div., Nik., Vrut., Hval. тльшн), нарєун^{15:19} (Div., Nik., Vrut., Mlet. нарєшн, Hval. нарєшыѣ); Iv. оуутнть^{11:57} (Nik. оуштнть, Vrut. ожтнть, Hval. окоутнть, Mlet. ощутнть).

Iznimno se rijetko kod bosanskih pisara otkriva i izgovorna vrijednost slova ψ, kao što to pokazuju sljedeće ‘greške’:

Čajn. Mt. въ връшти^{11:21}; Kop. Mk. што^{8:23}; Vrut. Lk. слышештнмъ^{20:45}.

Kada je riječ o vlastitim imenicama grčkog porijekla koje je moguće pisati na dva načina – sa φ ili π, u Kop. evanđelju uglavnom dolazi slovo π, kao što je to manje-više opća odlika bosanskih crkvenoslavenskih tekstova, a spisak svih primjera u kojima je napisano φ je sljedeći:

Mt. фарнснє^{7:29}, фарнснє^{12:14}, фарнсъє^{12:24}, фарнснє^{16:1}, фарнснска^{16:6}, фарнснского^{16:12}, фарнснн^{22:34}, фарнсъє^{23:13}, фарнсъє^{23:14}, фарнсън^{27:12}; Mk. фнлнпа^{3:18}, фнлнпа^{6:17}, фарнсъє^{7:1}, ефпата^{7:34}, гнафън^{9:3}; Lk. ефемернє^{1:5}, арфаксадовъ^{3:26}, фарнсновъ^{3:33}, фалековъ^{3:35}, фарнсъє^{5:17}, фарнсън^{7:13}, фарнсън^{7:39}, фарнсън^{11:38}, фарнсън^{13:31}, фарнсънска^{14:1}, фарнсънє^{19:39}; Iv. фнлнпа^{1:44}.

Na temelju rečenog, za pravopis Kop. četveroevanđelja može se reći da dobro slijedi ortografsku tradiciju koja se njeguje u

srednjovjekovnoj bosanskoj državi u drugoj polovini 14. i početkom 15. stoljeća. Ipak, uz očito očuvanje arhaičnih pravopisnih rješenja, što je temeljna osobina kompletne bosanske grupe, nešto češća upotreba ligature је u Matejevu evanđelju nameće pretpostavku o utjecaju kontrolnog predloška za ovaj dio kodeksa.

Bibliografija

Izvori

- Čajn. *Čajničko evanđelje* – 14/15. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Muzej Crkve Uspenja Bogorodice i Crkve Vaznesenja Hristovog, Čajniče, Bosna i Hercegovina; izdanje: Ramić-Kunić (2017).
- Div. *Divošovo evanđelje* – druga četvrtina 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Crkva sv. Nikole, Podvrh kod Bijelog Polja, Crna Gora; izdanie: Nakaš (2018).
- Hval. *Hvalov zbornik* – 1404. god., tetra, apostol, psaltir, apokalipsa, bosanski crkvenoslavenski, Biblioteca dell' Università Manoscritti, No 3575B, Bolonja, Italija; izdanje: Kuna (1986).
- Mir. *Miroslavljevo evanđelje* – 12. st., puni aprakos, zetsko-humski crkvenoslavenski, Narodni muzej, sign. 1538, Beograd, Srbija; izdanje: Rođić – Jovanović (1986).
- Mlet. *Mletački zbornik* – 14/15. st., tetra, apostol, apokalipsa, bosanski crkvenoslavenski, Biblioteca nazionale Marciana, Cod. Or. 227 (=168), Venecija, Italija; izdanje: Pelusi (1991).
- Nik. *Nikoljsko evanđelje* – posljednja četvrtina 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Chester Beatty Library, sign. W 147, Dablin, Irska; izdanje: Daničić (1864).
- Pripk. *Pripkovićevo evanđelje* – 14/15. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Rossijskaja nacional'naja biblioteka, Giljf. 6, Sankt-Peterburg, Rusija; dostupno na: <http://www.nlr.ru/manuscripts/fondy/elektronnyj-katalog#160?ab=77478FC9-0DD7-4F5A-BAA4-57A5331CE2A8>.
- Sof. *Sofijsko evanđelje* – 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Nacionalna biblioteka "Sv. Kiril i Metodij", NBKM 23 i 468, Sofija, Bugarska; izdanje: Kardaš (2018).
- Vrut. *Vrutočko evanđelje* – kraj 14. st., tetra, bosanski crkvenoslavenski, Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski", Skoplje, Makedonija; izdanje: Nakaš (2015).

Literatura

Alekseev, A. A. et al. (1998): *Evangelie ot Ioanna v slavjanskoj tradicii*, Rossiskoe biblejskoe obščestvo, Sankt-Peterburg.

- Alekseev, A. A. et al. (2005): *Evangelie ot Matfeja v slavjanskoj tradicii*, Sankt-Peterburgskij gosudarstvennyj universitet, Sankt-Peterburg.
- Belić, A. (1936): "Učešće sv. Save i njegove škole u stvaranju nove redakcije srpskih cirilskih spomenika", u: *Svetosavski zbornik*, 1, Beograd, 211–276.
- Daničić, Đ. (1864): *Nikoljsko jevanđelje*, Državna štamparija, Beograd.
- Grickat, I. (1961–1962): "Divoševo evanđelje. Filološka analiza", *Južnoslavenski filolog*, knj. XXV, Beograd, 227–295.
- Hamm, J. (1960): "Apokalipsa bosanskih krstjana", *Slovo*, No. 9–10, Zagreb, 43–104.
- Jagić, V. (1899): "Ein fünfter bibliographischer Beitrag", *Slavica der Laibacher Lycealbibliothek*, Anzeiger der Philosophische-historische Classe vom 18. October, No. XX, Wien, 10–11.
- Jerković, V. (1975): *Paleografska i jezička ispitivanja o Čajničkom jevanđelju*, Matica srpska, Novi Sad.
- Jurić-Kappel, J. (2012): "Sistem žanrova u srednjovjekovnoj vjerskoj književnosti – Nekoliko načelnih zapažanja", u: *Bosanskohercegovački slavistički kongres I*, Slavistički komitet, Sarajevo, 87–98.
- Jurić-Kappel, J. (2013): *Bosna u ogledalu starije pismenosti. Filološko-lingvištice studije*, Liaunigg.
- Kardaš, M. (2018): *Bosansko četveroevanđelje: Sofijski odlomci*, Forum Bosnae, 80, Sarajevo.
- Kuna, H. (1973): "Bosanski rukopisni kodeksi u svjetlu južnoslavenskih redakcija staroslavenskog jezika", u: *Radovi sa simpozija Srednjovjekovna Bosna i evropska kultura*, Izdanja Muzeja Zenice, 89–102.
- Kuna, H. (1977): "Neke grafijske osobine bosanskih srednjovjekovnih kodeksa u odnosu prema staroslavenskoj glagoljskoj grafijskoj tradiciji", u: *Nahtigalov zbornik*, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 153–167.
- Kuna, H. et al. (1986): *Zbornik Hvala krstjanina. Transkripcija i komentar*, Svjetlost, Sarajevo.
- Kuna, H. (2008): *Bosanska srednjovjekovna književnost*, Forum Bosnae, 45, Sarajevo.
- Nakaš, L. (2015): *Vrutočko bosansko četveroevanđelje*, Forum Bosnae, 67–68, Sarajevo.
- Nakaš, L. (2018): *Divoševo evanđelje. Studija i kritičko izdanje teksta*, Institut za jezik, knj. XXXI, Sarajevo.
- Pelusi, S. (1991): *Novum Testamentum Bosniacum Marcianum, Cod. Or. 277 (= 168)*, Editoriale Programma, Padova.

- Ramić-Kunić, E. (2017): *Čajničko četveroevangelje: bosanski rukopis s početkom 15. stoljeća*, Institut za jezik, knj. 26, Sarajevo.
- Rodić, N., Jovanović, G. (1986): *Miroslavljevo jevanđelje*, kritičko izdanje, SANU, Beograd.
- Savić, V. (2013) "Štokavska vokalizacija u 'Hilandarskom tipiku'", *Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor*, Beograd, 83–88.
- Šidak, J. (1955): "Kopitarovo bosansko evanđelje u sklopu pitanja 'Crkve bosanske'", *Slovo*, No. 4–5, Zagreb, 47–63.

Summary

Orthography of Kopitar's Fourfold Gospel

On the grounds of the analysis performed for the spelling of Kopitar's Fourfold Gospel, it may be said that it diligently follows the orthographic tradition cultivated in the medieval Bosnian state in the second half of the 14th and the beginning of the 15th century. However, with the obvious preservation of archaic orthographic patterns, which is a fundamental feature of the entire Bosnian group, somewhat more frequent use of the ligature *е* in Matthew's Gospel imposes the assumption of the influence of the control template for this part of the Codex.